

**UGOVOR
O PRUŽANJU USLUGA
IZRADE GLAVNOG PROJEKTA IZMIJEŠTANJA IKONE BOGORODICE FILERMOSE**

Zaključen između:

1. Prijestonica Cetinje, sa adresom ul. Bajova br. 2, PIB: 02005115, koju zastupa Gradonačelnik Aleksandar Bogdanović (u daljem tekstu: NARUČILAC)

2. Konzorcijum „ING-INVEST“ D.O.O. Danilovgrad, „GEOPROJEKT“ D.O.O. Podgorica i „LARS FIRE“ D.O.O. Podgorica, sa adresom Velizara Škerovića 1, Danilovgrad, PIB: 02258633, koga zastupa izvršni direktor Veselin Radulović (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga – izrada glavnog projekta izmiještanja ikone Bogorodice Filermose, prema Pozivu za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluga broj 5/13-3 od 30.08.2013. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-406/13-1143/9 od 12.11.2013. godine i ponudi IZVRŠIOCA.

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, izvršavati u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenju Ponudi br. 013-406/13-671 od 19.09.2013. godine, koje čine sastavni dio Ugovora.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakture potpisane od ovlašćenog lica, na iznos iz člana 3 ovog Ugovora, sa uračunatim PDV-om. Fakture mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Cijena i način plaćanja

Član 3.

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 128.500,00 € (slovima: jednastotinadvadesetosamhiljadapetstotina eura). U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti po sledećoj dinamici:

1. 15% avans, po zaključenju ugovora,
 2. 35% dva mjeseca nakon zaključenja ugovora i
 3. 50% mjesec dana nakon dostavljanja glavnog projekta.
- na žiro račun Izvršioca broj 550-14118-21, koji se vodi kod Societe Generale Banka Montenegro AD Podgorica.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u ovom članu, Naručilac garantuje i Izjavom, **o urednom plaćanju dospjelih obaveza**, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Rok

Član 4.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, izvršiti za period od 4 mjeseca od dana zaključenja ovog ugovora.

Obaveze ugovornih strana

Član 5.

Izvršilac se obavezuje:

- da će se pri obavljanju povjerenih poslova pridržavati važećeg zakona, normativa i standarda za ovu vrstu poslova;
- da angažuje potreban broj stručnjaka za realizaciju obaveza iz člana 1. ovog Ugovora;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši usluge iz ovog Ugovora;
- da pruži sve neophodne dokaze o ispunjenosti uslova za obavljanje predmetnog posla;
- da ispostavi fakturu sa pozivom na broj ovog ugovora;

Član 6.

Naručilac se obavezuje:

- da će Izvršiocu blagovremeno dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju za izradu glavnog projekta izmiještanja ikone Bogorodice Filermose;
- da imenuje osobu za kontakt, koordinaciju i eventualne upute tokom izrade glavnog projekta izmiještanja ikone Bogorodice Filermose, koja će biti na raspolaganju, odgovornom licu Izvršioca;
- da će plaćati fakture u skladu sa članom 4. Ovog Ugovora;

Naručilac može u pisanoj formi i uz obrazloženje, tokom trajanja ovog Ugovora zahtijevati zamjenu bilo kog lica kog je Izvršilac angažovao na izradi glavnog projekta izmiještanja ikone Bogorodice Filermose. U tom slučaju, a uz prethodnu pisanu saglasnost Naručioca, Izvršilac obezbjeđuje zamjenu drugim licem koje ima uporedivo iskustvo i kvalifikacije.

Naručilac ne može neopravdano uskratiti saglasnost.

Kazna zbog neizvršenja ugovornih obaveza

Član 7.

Ukoliko Izvršilac propusti da ispuni obaveze predviđene ovim ugovorom, iz razloga za koje je odgovoran, Naručilac ima pravo da zahtijeva naplatu kazne za slučaj kašnjenja ili neizvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca.

Ukoliko Izvršilac neopravdano kasni sa odazivom ili izradom, Naručilac ima pravo da za svaki kalendarski dan kašnjenja naplati po 1% od ugovorene cijene, ali ne više od ukupno 15% od

cijene koja je predviđena za cjelokupnu realizaciju ovoga ugovora u kom slučaju se ugovor raskida zbog neispunjenja.

Član 8.

Izvršilac se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora izvršiti u roku od 4 mjeseca od dana zaključenja Ugovora.

Član 9.

Izvršilac se obavezuje da će po naknadnom zahtjevu Naručioaca, a u slučaju da nadležni državni organi zahtijevaju dostavljanje dodatne dokumentacije, izraditi i dostaviti svu traženu dokumentaciju. Izrada i dostavljanje dokumentacije je sastavni dio cijene ugovorene u članu 4 ovog ugovora.

Saradnja ugovornih strana

Član 10.

Ugovorne strane određuju svoje predstavnike, koji organizuju i koordiniraju aktivnosti Naručioaca i Izvršioca i imaju ovlašćenja da odluče o pitanjima koja nastaju u toku trajanja ovog ugovora.

Predstavnici Naručioaca:

U komercijalnim i profesionalnim uslovima:

Ime: Filip Aleksić, tel +382 41 231 720

Predstavnici Izvršioca:

U komercijalnim i profesionalnim uslovima:

Ime: Ilija Radulović, tel +382 67 589 703

Ugovorne strane se obavezuju da sarađuju sa predstavnicima i zaposlenima druge Ugovorne strane, a koji su određeni shodno stavu 2 ovog člana Ugovora.

Ugovorne strane obavještavaju jedna drugu uzajamno i bez odlaganja o svim informacijama, činjenicama ili okolnostima koje sprečavaju ili ometaju izvršenje ugovornih obaveza. Takvi podaci obuhvataju i promjene predstavnika ili njihovih e-mail adresa.

Ugovorne strane su saglasne da razmjenjuju korespodenciju koja se odnosi na izvršenje ovog ugovora preporučenim ili povratnim vredonosnim pošiljkama, faksom ili e-mailom, i u okviru strogo zatvorenih obezbijedenih sistema za razmjenu podataka.

Povjerljive informacije

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da svi aspekti sadržaja ovog ugovora, u toku izvršavanja ovog ugovora i dvije (2) godine nakon prestanka obavezujućeg dejstva istog, budu tretirani kao

povjerljivi i da ni jedna informacija u vezi sa sadržajem Ugovora neće biti otkrivena bez prethodne pismene saglasnosti obje ugovorne strane, osim ukoliko je to potrebno za realizaciju Ugovora i informisanje korisnika.

Prije objelodanjivanja bilo kojoj trećoj strani, Ugovorne strane su u obavezi da se dogovore o prirodi, načinu, vremenu i djelokrugu takvog objelodanjivanja.

Ugovorne strane su saglasne da sve međusobno razmijenjene informacije (u daljem tekstu: Informacije) tretiraju kao povjerljive i saglasne su da ne otkriju takve Informacije ni na koji način, u cjelini ili djelimično, osim kako je previđeno ovim članom ugovora. Druga strana neće koristiti nijednu informaciju osim u vezi sa međusobnim diskusijama i svim transakcijama koje iz tih diskusija proisteknu. Svaka strana će biti odgovorna drugoj strani u pogledu svakog neovlašćenog otkrivanja Informacija .

Bez obzira na odredbe ovog ugovora, Ugovorne strane nemaju nikakvu obavezu čuvanja povjerljivih podataka jedna prema drugoj u vezi sa podacima koji su nabrojani u tekstu koji slijedi:

- I. svaka Informacija koja je već u domenu javnosti ili je objelodanjena na način koji ne krši ovaj član ugovora
- II. svaka Informacija koju je neka treća ovlašćena strana obezbijedila Ugovornim stranama,
- III. ukoliko je strana koja je u posjedu takvih informacija u stanju da dokaže, na način koji je prihvatljiv za sve ugovorne strane, da joj je ta Informacija već bila poznata od ranije.
- IV. svaka Informacija za koju je lice u čijem je posjedu, istu obezbijedilo nezavisno od druge ugovorne strane.
- V. Informacije se mogu prenijeti državnim, pravosudnim ili regulatornim organima vlasti, ukoliko ih isti zatraže na način i pod uslovima propisanim Zakonom.

Viša sila

Član 12.

Ukoliko nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza iz ovog Ugovora, obaveze ugovornih strana miruju dok viša sila traje i nijedna ugovorna strana nema pravo na bilo kakvu naknadu zbog neizvršenja obaveze druge strane po ovom osnovu.

Ugovorna strana pogođena višom silom dužna je odmah, pismenim putem, obavijestiti drugu stranu o nestanku, kao i prestanku više sile. U slučaju trajanja više sile duže od 15 (petnaest) dana, svaka ugovorna strana ima pravo da raskine Ugovor.

Ugovorne strane se ne mogu pozivati na višu silu zbog okolnosti koje su im bile poznate u momentu zaključenja Ugovora i preuzimanju ugovornih obaveza.

Član 13.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na period od 4 mjeseca od dana zaključenja ugovora.

Ugovor može biti raskinut na sledeći način:

- obostranim sporazumom Ugovornih strana, ili
- jednostrano, sa trenutnim dejstvom, kada druga strana materijalno prekrši ugovor i ne ispravi ili nije sposobna da ispravi takvo kršenje u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana prijema pismenog obavještenja o tome, ili
- odmah u slučaju stupanja na snagu konačnog naloga ovlašćenog državnog organa kojim se opoziva ili osporava obnavljanje licence, ili u slučaju zabrane realizacije predmetnih usluga od strane nadležnih državnih organa

Ugovor može biti raskinut sa trenutnim dejstvom ako radnje (bilo činjenje ili nečinjenje) obezbijedene od strane Izvođača mogu dovesti do ugrožavanja poslovne reputacije Prijestonice.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 14.

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ostale odredbe

Član 15.

Eventualne nesporazume ugovorne strane rješavaće sporazumno, u suprotnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 16.

Nevažnost bilo koje odredbe ovog ugovora neće uticati na važnost preostalih odredbi istog. Ugovorne strane će zamijeniti te nevažeće odredbe sa validnim odredbama koje su najbliže namjeri ugovornih strana.

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da se, zaključenjem ovog ugovora, stavljaju van snage svi usmeni ili pismeni sporazumi ili prethodni dogovori koji imaju kao predmet sadržaj ovog ugovora.

Član 18.

Troškovi ovjere ovog ugovora padaju na teret Izvršioca.


Član 19.

Izmjene i dopune ovog Ugovora, proizvode pravno dejstvo samo, ako su sačinjene u pisanoj formi.

Član 20.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

ZA NARUČIOCA



Prijestonica Cetinje
Gradonačelnik
Aleksandar Bogdanović

ZA IZVRŠIOCA

Konzorcijum „ING-INVEST“ D.O.O. Danilovgrad,
„GEOPROJEKT“ D.O.O. Podgorica i
„LARS FIRE“ D.O.O. Podgorica
Izvršni direktor
Veselin Radulović

